



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Baebele e Reng ka Boitshwaro (Temperance)? — Boinelo le Thapelo · Ditemana tsa KJV tse di nang le Dinomoro tsa ga Strong

**KGAKGE LE THAPELO · GO BALA GO KHUTSHWANE GO TSAMAYA LE GONE, LE THAPELO YA GO
KONOSA**

Boitshwaro jo bo tekanyeditsweng — Thuto e e Theilweng ya Baebele

LEFOKO LA MATSENO

Gompieno, pele letsatsi le go isa kwa le batlang teng, tsaya molao wa ntlha: laola moya wa gago. Seo ke thata e kgolo thata e batho ba e neetsweng — e kgolo go feta go thopa motse. O tlaa kopana le selo se se siameng se se batlang go go laola, le selo se se sa siamang se se batlang go go rekisa; mme motho yo o itshwarelelang o raya tsoopedi a re nnyaa. Nna o itekanetse. Nna o phaphametse. Laola mmele wa gago, o se ka wa naya nama sebaka. Ga o tlhoke go itiisa ka bowena, ka gonne boitshwaro jo bo tekanetseng ke leungo la Mowa — bo mediwa mo mofneng wa gagwe, e seng mo wa gago. Tsaya tshwetso mo pelong ya gago pele nako ya teko e tla, jaaka Daniele a dirile pele dijo tsa kgosi di tlisiwa fa pele ga gagwe; mme fa boleo bo tshwara diaparo tsa gago, taboga, jaaka Josefa a tabogile. Se o se latlhelang ntlha ya gagwe ke seaparo; se o se bolokang ke bowena. Botshelo jwa bomodimo bo go ruta go re nnyaa mo bosaitumeleleng, mme motho yo o itshwarelelang o taboga a batla serwalo se se ka se se nyelelego. Batla seo ka kelotlhoko.

MAFOKO A BOTLHOKWA A SEGERIKA

“boitshwaro” — **G1466 egkrateia** — boipuso

Loungwa lwa Mowa ke bopelonolo, boitshwaro — lo mela go tswa mo go ene.

“teka natla” — **G3525 nepho** — go itshwara ka botlhale, go disa

Nnang lo tlhaphegile, lo disitse, gonne mmaba wa lona o tsamaya go dikologa.

DIKGANG TSA BOTLHOKWA TSA SEHEBERU

“puso” — **H4910 mashal** — go laola, go busa
yo o laolang moya wa gagwe o molemo go feta yo o thopang motse.

“puso” — **H4623 matsar** — taolo, tshwaro
Yo o senang taolo ya mowa wa gagwe o tshwana le motse o senang dipota.

I. LAOLA MOYA WA GAGO

Proverbs 16:32 ↗ *read this in your Bible*

YO O LAOLANG MOWA WA GAGWE O MOLEMO GO MO GAISA YO O THAPANG MOTSE.

(Megopolo ya me ya botho — gompiano, ntwala e kgolo ga se kwa ntle mme ke ka fa teng ga gago. O ka nna wa se ke wa thopa motse ope, mme o ka busa moya wa gago, mme Modimo o bala seo e le phenyo e kgolo. Nna bonya go galefa gompiano; tshegetsa moya wa gago fela jaaka mmusi a tshegetsa motse, mme o nonofile go feta bagale.)

II. GO ITEKANYA MO DILONG TSOTLHE

I Bakorintha 9:25 Go gapa sekgele mo kgaisanong lo tshwanetse go itatola bolona le dilo di le dintsi tse di ka lo kganelang go dira ka botlalo. Mosiami o tsena mo matshwenyegong a le mantsi fela go gapa talama e tala kgotsa senwelo sa gauta, mme rona re direla tuelo ya selegodimo e e sa ka keng ya nyelela.

[G1467 egkrateuomai ■]

GO GAPA SEKGELE MO KGAIANONG = GO ITSHWARA SENTLE MO DILONG TSOTLHE → TUELO E E SA KGONWENG GO SENYEGA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — ela tlhoko selekanyo: go itshwara sentle mo dilong TSOTLHE, e seng mo go dingwe fela. Motshameki wa metshamekano yo o ikoetsang o itatola dilo tse dintsi tse di siameng ka molao, gore a bone sekgele se le sengwe se se swabang. Itatole selo se le sengwe gompiano gore o bone sekgele se se ka seng swabe, mme o tla bo o taboga sentle.)

LEFOKO LE LE TSHOLEDIWANG MO PELONG

Bagalatia 5:22 Mme fa Mowa O O Boitshepo o laola matshelo a rona o tlaa ungwa loungo lwa mofuta o mo go rona: lorato, boitumelo, kagiso, bopelotelele, bopelonomi, bomolemo, boikanyego

Bagalatia 5:23 tshiamo le boitshwaro; mme fa ga gona kgogakgogano le melao ya Sejuta.

LOUNGO LWA MOWA LE GONA KE LORATO, BOITUMELO, KAGISO, BOPELOTELELE, BOPELONOMI, BOMOLEMO, BOIKANYEGO, TSHIAMO, BOITSHWARO.

THOKO

Morena, o Modimo o o nayang Mowa, mme leungo la Mowa ke boitshwaro; ka jalo ga ke kope maatla a me, fa se ke a gago. Nthute gompiano go laola mowa wa me, se se leng selo se segolo go feta go tshwara motse; ntira ke se bo bonya go galefa, ke nne ke itekanetse, ke bo ke disa, ka gonne mmaba wa me o tsamaya-tsamaya jaaka tau. Boloka mmele wa me o laolwa, o se ka wa letla sepe se se siameng go nna morena wa me; se ke boloke sebaka ope mo nameng, go e kgotsofatsa mo dikeletsong tsa yone. Tlhome boikaelelo mo pelong ya me pele nako ya teko e tla, ka mokgwa o Daniele o neng a itlhomamiseditse pele; mme fa sebe se ntshwara, o mphe dinao tsa Josefe, gore ke tabogele ntle ke bo ke ikgolegele mo boitshepho. Mme ka gonne lorato la batho ba bantsi lo tlaa tonya, mphe boitshwaro jo bo tla nkgomarelang go fitlha bofelong ke se ka ke tepama - nkgobelwe mo tlotlwaneng ka melao, gore ke se ka ke ka gana, mme ke amogele serwalo se se ka se se kang se swaba. Jalo nthute, ka bopelotlhomogi jwa gago, go gana boitshepho jo bo sa siamang le dikeletso tsa lefatshe, le go tshela matshelo a a tlhologanyang, a a siameng, le a boleng jwa Modimo, ke lebeletse tsholofelo eo e segofadiwang. Amen.

KWALO

I Bakorintha 10:13 Mme gakologelwang se, dikeletso tse di bosula tse di tlang mo botshelong jwa lona ga se sepe se sesha le se se pharologanyo. Ba le bantsi ba ne ba lebagana le mathata a a ntseng fela jalo pele ga lona. Mme ga go na thaelo epe e e sa kganelesegegeng. Lo ka tshepa Modimo go kganela thaelo gore e se ka ya nna le thata mo lo sa ka keng lwa e fenywa, gonne Morena o solofeditse se, mme o tlaa diragatsa se a se buileng. O tlaa lo supegetsa ka fa lo ka falolang nonofo ya thaelo ka gone gore lo kgone go itshoka kgatlhanong le yone.

MODIMO O BOIKANYEGO → MMOGO LE THAELO O TLAA BA A BA NEA LE TS

SOURCES & CREDITS

Scripture: Open Tswana Living NT (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).